

# SA's Leading Past Year

## Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



Confidential



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS**

**SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**MOTSHEGANONG/SEETEBOSIGO 2024**

**MADUO: 100**

**NAKO: Diura tse 2½**

**Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.**



**DITAELO LE TSHEDIMOSETSO**

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO:
 

|              |                                           |      |
|--------------|-------------------------------------------|------|
| KAROLO YA A: | Tlhamo                                    | (50) |
| KAROLO YA B: | Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano.      | (30) |
| KAROLO YA C: | Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano. | (20) |
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG NNGWE le NNGWE.
3. Kwala ka puo e o tthatlhobiwang ka yona.
4. Simolola KAROLO NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo/tšhate/mafoko a a kaelang, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. Tiriso ya nako e e tshitshinngwang ke:
 

|              |                  |
|--------------|------------------|
| KAROLO YA A: | Metsotso e le 80 |
| KAROLO YA B: | Metsotso e le 40 |
| KAROLO YA C: | Metsotso e le 30 |
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo nngwe le nngwe setlhogo se se maleba.
10. Setlhogo GA SE a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhokegang.
11. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

**KAROLO YA A: TLHAMO****POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya dithogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala letlhomo/lenaneopaakanyo PELE o kwala.

- 1.1 Maaka ga a na lebelo. [50]
- 1.2 Bothata jo bo ka ttholwang ke tthotlhwa e e kwa godimo ya peterole. [50]
- 1.3 Fa nka busetsa letsatsi leo kwa morago ... [50]
- 1.4 Go kgaolwa ga motlakase nako le nako go ama matshelo a rona. [50]
- 1.5 Lenaane la go fepiwa ga barutwana kwa dikolong ga le na molemo ope. [50]
- 1.6 Dikgakololo tse a nneetseng tsona, di nkagile e le ruri. [50]

Tlhopha setshwantsho SE LE SENGWE go tswa mo go tse di latelang mme o kwale tlhamo ka ga sona. Nomora potso ya gago go nna (1.7 KGOTSA 1.8). Neela tlhamo ya gago setlhogo se se maleba.

**ELA TLHOKO:** Diteng tsa tlhamo ya gago di tshwanetse go nyalana le setshwantsho se o se tlhophileng.

1.7




[Se nopotswe go tswa mo [www.google.school.kids.](http://www.google.school.kids.)]

[50]



1.8



[Se nopotswe go tswa mo [www.google.essay.pictures](http://www.google.essay.pictures)]

**[50]****PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO****POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120–150.

**2.1 LEKWALO LA BOTSALANO**

Kgaitradio o dirile bokoa mo tlathlobong ya Setswana ngwaga o o fetileng. Mo kwalele lekwalo o mo neele maele a go tokafatsa maduo a gagwe gore a bone dipholo tse di itumedisang.

**[30]****2.2 LEKWALO LA SEMMUSO**

Kwalela Tona ya Lefapha la Dipalangwa lekwalo o ngongorege ka mathata a badirisi ba itemogelang ona ka nako ya dintwa magareng ga bakgweetsi.

**[30]****2.3 PUO**

O moemedi wa bašwa kwa kerekeng. Botsamaisi bo go kopile go lemosa phuthago ka botlhokwa jwa go oketsa matlole a kereke. Kwala puo e o tlaa neelanang ka yona mabapi le ntlha e.

**[30]****2.4 MMUISANO**

Mo motseng wa gaeno go na le bothata ba go sa tsewe ga matlakala ka tshwanelo. Kwala mmuisano o mo go ona o tlhagisetsang Ratoropo mathata a a bakwang ke ntlha e.

**[30]****PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO****POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

**3.1 PAMPITSHANA YA TSHEDIMOSETSO**

Kwala pampitshana ya tshedimosetso ka dijo tse di tlileng go fiwa batsofe mo motseng wa gaeno.

**[20]****3.2 MOLAETSAKHUTSHWE (SMS)**

Leba setshwantsho se se latelang mme morago o kwalele tsala ya gago molaetsakhutshwe o o tsamaelanang le sona.

**[20]**

[Se nopotswe go tswa mo [www.google.shopping](http://www.google.shopping)]

**3.3 DIKAELO**

Baaki ba kwa tleleniking ya mo motseng ba tshwanetse go tlisetsa rraago melemo kwa gae gonne a sa kgone go tsamaya. Kwalela baaki dikaelo tsa go tloga kwa tleleniking go fitlha kwa gaeno.

**[20]****PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:****20****PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO:****100**



